

CRNA GORA

JPU „Đina Vrbica“ Podgorica

Djelovodni broj: 1921

ESJN: 106560

Mjesto i datum: Podgorica, 04.03.2026. godine

D.O.O. »veletex«
Broj 61
Podgorica 10.03.2026.god.

UGOVOR

o isporuci ostalih prehrambenih proizvoda

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca JPU „Đina Vrbica“ sa sjedištem u Podgorici, Ulica Mirka Banjevića broj 6, PIB: 02679175, Broj računa: 510-204113-62, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 673 748, koga zastupa Bojana Razić, direktorica (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Dobavljača „Veletex“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, adresa: Cijevna bb, PIB: 02395673, broj računa: 510-215-74, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 606 260, faks: (+382) 20 606 270, e-mail: veletex@veletex.com, koga zastupa Miloš Golubović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke ostalih prehrambenih proizvoda broj 15993 od 30.12.2025. godine, objavljena na ESJN dana 30.12.2025. godine, šifra postupka 106560; Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1920 od 04.03.2026. godine; Ponuda ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica broj 150541 od 15.01.2026. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka ostalih prehrambenih proizvoda, u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke ostalih prehrambenih proizvoda, zavodni broj kod Naručioca 15993 od 30.12.2025. godine, objavljena na ESJN dana 30.12.2025. godine, šifra postupka 106560, tehničkoj specifikaciji i ponudi ponuđača „Veletex“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Dobavljač) dostavljene preko ESJN dana 15.01.2026. godine, šifra ponude 150541, čiji finansijski dio ponude čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči ostale prehrambene proizvode specifikovane članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost ostalih prehrambenih proizvoda prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i uslovima iz ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupno ugovorena vrijednost ostalih prehrambenih proizvoda iz člana 1 ovog ugovora iznosi 123.231,20 € bez PDV-a. Vrijednost PDV iznosi 19.880,602 €.

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza u vremenskom terminu iz člana 5 stav 2 ovog ugovora, Dobavljač će Naručiocu plaćati ugovornu kaznu za svaki započeti sat neopravdanog kašnjenja u iznosu od 25% od ukupne vrijednosti koja se poručuje.

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašten da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti izvrši isporuku ugovorene robe.

Maksimalan broj kašnjenja tokom trajanja ugovora je 3, nakon čega se ugovor raskida i vrši se aktiviranje sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora (činidbene garancije).

Član 4

Naručilac se obavezuje da Dobavljaču plaćanje po ovom ugovoru vrši sukcesivno, na žiro račun broj 510-215-74 koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).

Po isplati ugovorene cijene na način opisan u stavu 1 ovog člana, sve finansijske obaveze Naručioca prema Dobavljaču po osnovu ovog ugovora prestaju.

ISPORUKA OSTALIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorenih ostalih prehrambenih proizvoda vrši u roku od 365 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno do isteka ugovorenih finansijskih sredstava, koja okolnost nastupi ranije.

Isporka će se vršiti sukcesivno, jednom u toku radne nedjelje (ponedjeljak-petak) u mjestu isporuke iz stava 3 ovog člana. Vremenski termin isporuke je od 06 do 07 časova.

Mjesto isporuke ostalih prehrambenih proizvoda je Podgorica, centralni magacin u Vaspitnoj jedinici „Đina Vrbica”, Bulevar Save Kovačevića bb.

Član 6

Prilikom svake isporuke Naručilac će vršiti kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu ostalih prehrambenih proizvoda. Provjeravaće se da li isporučeni ostali prehrambeni proizvodi odgovaraju traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke, količini koju je Naručilac trebao i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Ukoliko se ispostavi da isporučeno ostali prehrambeni proizvodi ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu i traženoj količini, Izabrani ponuđač će biti dužan da ga zamijeni, odnosno da isporuči traženu količinu u roku od 24 sata od momenta prijema Zahtjeva za reklamaciju.

GARANTNI ROK I GARANCIJA KVALITETA

Član 7

Prilikom isporuke, rok upotrebe artikala koji se isporučuju ne smije biti kraći od $\frac{3}{4}$ roka upotrebe koji je predviđen deklaracijom koja prati isporučeni artikal.

Član 8

Svi isporučeni artikli na pakovanju moraju imati deklaraciju koja minimalno mora da sadrži podatke o sastavu proizvoda, roku upotrebe i uslovima skladištenja.

Artikli iz stava 1 ovog člana moraju da odgovaraju normativnoj regulativi po sljedećem: Pravilniku o minimalnom kvalitetu soli za ljudsku ishranu i proizvodnju hrane („Službeni list Crne Gore“, broj 10/20), Pravilniku o kvalitetu šećera („Službeni list SRJ“, broj 07/92), Pravilniku o kvalitetu kakao proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda i krem proizvoda („Službeni list SFRJ“, broj 23/88, 63/88 i 36/89), Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtjevima za kakao proizvode, čokoladne proizvode, proizvode sličnim čokoladnim i krem proizvoda („Službeni list SCG“, broj 01/05), Pravilnik o kvalitetu keksa i proizvoda srodnih keksu („Službeni list SFRJ“, broj 68/78, 63/79), Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtjevima za jestiva biljna ulja i mast, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode („Službeni list SCG“, broj 23/06), Pravilniku o kvalitetu kafe, surogata kafe, čaja, začina, koncentrata za supu, pekarskog kvasca, praška za puding, dijetetskih proizvoda i aditiva („Službeni list SRJ“, broj 13/78, 20/80, 45/81, 52/86, 33/89, 39/89, 07/93, 68/93), Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtjevima za sirovu kafu, proizvode od kafe i surogate kafe („Službeni list SRJ“, broj 35/01, 49/01), Pravilniku o minimalnom kvalitetu meda i drugih pčelinjih proizvoda („Službeni list Crne Gore“, broj 27/14), Pravilniku o kvalitetu supa, sosova, dodataka jelima i srodnih proizvoda („Službeni list SRJ“, broj 41/93), Pravilniku o kvalitetu začina, ekstrakta začina i mešavine začina („Službeni list SRJ“, broj 04/85 i 84/87), Pravilniku o minimalnom kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda od žita i tjestenina („Službeni list Crne Gore“, broj 36/18); Pravilniku o kvalitetu čaja, mešavine domaćeg čaja i instant čaja („Službeni list SRJ“, broj 26/93), Pravilniku o kvalitetu kakao proizvoda i čokolada („Službeni list SRJ“, broj 41/93), Pravilniku o opštim i posebnim standardima za stavljanje na tržište voća i povrća („Službeni list Crne Gore“, broj 45/18), Pravilniku o minimalnom kvalitetu voćnih sokova („Službeni list Crne Gore“, broj 68/15).

Za stavku na rednom broju 36 iz Finansijskog dijela ponude potrebno je jednom mjesečno dostavljati potvrdu o mikrobiološkoj ispravnosti jaja izdatu od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 9

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora na potpis dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV, odnosno na iznos od 14.311,19 €, sa rokom važnosti od 400 dana i kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio

zaključenju ugovora; izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona; ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Član 11

U slučaju raskida ugovora naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

VIŠA SILA

Član 12

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora o javnoj nabavci nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Dobavljač je dužan da garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabavke ostalih prehrambenih proizvoda.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ugovor o javnoj nabavci će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i važi do konačnog ispunjenja svih ugovorenih obaveza od strane obje ugovorne strane u ugovorenom roku.

Član 15

Ukoliko u toku perioda važenja ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) koje se odnose na ovu vrstu ugovora i koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora riješe sporazumno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i sačinjen je u 4 istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC
JPU „DINA VRBICA”

DIREKTORICA
Bojana Razić



DOBAVLJAČ
„VELETEx” DOO
IZVRŠNI DIREKTOR

Miloš Golubović



Handwritten signature in blue ink.